

t18_orders_2

(TMPPhXwuj3dLvkJXwpeawx7ZtPgT2e4m7HJ1)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 \\ & X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ & X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k1_orders_2 X0 X1 = ReplSep \\ & (toset (\lambda X2 : \iota. m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))) (\lambda X2 : \\ & \iota. \forall X3. (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X3 \in X1) \Rightarrow (\\ & r2_orders_2 X0 X3 X2)))) (\lambda X2 : \iota. X2))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r2_orders_2 \\ & X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((r1_orders_2 X0 X1 X2) \wedge (X1 \neq X2)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 \\ & X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\neg (X1 \in X2) \wedge (X1 \in k1_orders_2 X0 X2)))))) \end{aligned}$$